

*“Na mbehwewe me ahu me, efiri se mode mo
akoma nyinaa behwewe m’akyiri kwan.”*

**Sede Wo
Behu
Onyankopon**

Sɛdɛɛ Wo Bɛhu Onyankopɔn

Sɛdɛɛ Abraham nam ahofama ne ɔsetie so beyɛɛ “Onyankopɔn Adamfoɔ” no, wo nso wobɛtumi abɛhunu Onyankopɔn na wɔaka ne mmɔborɔhunu, asomdwoɛɛ, ne we nhyira ahwɛ. Wonam Nokorɛ Ahofama so bɛhunu Onyankopɔn na wode wo werɛ bɛhyɛ ne mu; yɛ osua hunu kɛsɛɛ wɔ abrabɔ mu. Ne nwanwa ɛyɛ sɛ Onyankopɔn yi ne ho kyerɛ wɔn a wɔde wɔn akoma nyinaa hwehwɛ no.

Sɛ wodane firi woakwan so na wonam Nokorɛ Ahofama so de wo ho ma Onyankopɔn a, ne Honhom betena wo mu. Biribiara ntumi nte wo mfiri ne dɔ ho, sɛ wowɔ awerɛhyem wɔ ne bɔhyɛ ho, na wodi n’akyiri wɔ setie mu. Ɔbeyɛ wo Onyankopɔn, na wo beyɛ no aho-nyadɛɛ a ɛsombɔɔ. Wo bɛhunu sɛ ɔtɔɔ wo abɔɔden, na ɔpɛ sɛ ɔne wo di nkutaho-firi ɛnnɛ kɔsi daa.

Bisa Onyankopɔn na ɔmma wo nteaseɛ berɛ a woressua saa nsem-fua a ɛfini Onyankopɔn Asem mu yi. Onyankopɔn homee guu ne Nyamesurofoɔ mu ma wɔtwɛrɛɛ saa nsem yi na ɔnam n’anwanwadeɛ so bɔɔ ɛho ban wɔ awoɔ ntoato asoɔ mu. Ɛwom sɛ ɔbɔnsain pɛɛ sɛ osi ho kwan.

Twɛrɛ a ɛwo saa nwoma yi mu no, wɔfae firii Twɛrɛ Kronkron Mu: Mmara no, (Torah), Nnwom (Zabur) adiyitoɔ no ntweɛ ne Asempano no (Injil).

NOKORÉ ONYANKOPŌN KORŌ PÉ NA ÉWŌ HŌ 1

Awurade yén Nyankopŏn ne Awurade koro. Na fa w'akoma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w'ahodden nyinaa dŏ Awurade wo Nyankopŏn. —Deuteronomium 6, 4b-5.

Na sɛ Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro na ɔnwonoo asase na ɔyɔɛ no sec nie,—ɔne Nyankopŏn, ɔno na ɔde sii hɔ; wammɔ no hunu na ɔnwonoo no sɛ wɔntena so,—: Mene Awurade, na obiara nni hɔ bio. —Yesaia 45, 18.

Na asase so aman nyinaa nhunu sɛ: Awurade ne Onyankopŏn, na obiara nni hɔ bio. —1 Ahemfo 8, 60.

Mene Awurade, me din ne no,

na meremfa m'animuonyam mma obi, na m'ayeyie nso, meremfa mma ahoni. —Yesaia 42, 8.

Mone m'adansefoɔ, Awurade na ɔsɛɛ, ne m'akoa a mayi no no, sɛ monhunu na monnye me nni, na monhunu mu sɛ me ara mene no. Wɔnnwonoo onyame bi m'anim, na m'akyiri nso obiara remma. Me, mene Awurade, na ɔgyefoɔ biara nni hɔ sɛ me! —Yesaia 43, 10-11.

Mónnane mo ho mmra me nk-yen na wɔnnye mo nkwa, mo asa-se ano nyinaa. Na mene Onyankopŏn, na obiara nni hɔ bio. —Yesaia 45, 22.

2 ONYANKOPON YE ODOMFOO NE MMOBOROHUNUFOO

Mmoborohunufoo ne odomfoo ne Awurade, ne bo kyere fu, na n'adcee dɔɔso. Na se ɔsoro ware sene asase no, se n'adcee sɔ, wɔn a wɔsuro no soɔ ne no.

—Nnwom 103, 8 na 11.

Na Awurade adcee firi daa kɔ daa, wɔn a wɔsuro no so, na wɔkae n'ahyedee se wɔbeyɔ.

—Nnwom 103, 17a-18b.

Hwan ne Onyankopon se wo a wode amumuyɔ firie na wosiane mmarato ho ma w'agyapadee nk-ae no? Orensɔ n'abufuo mu daa, na adcee mmom na ɔpɛ.

—Mika 7, 18.

Eye Awurade adceeye nti na yenwiewe sã, na ne mmoborohunu to ntwae. —Kwadwom 3, 22.

Na se ohye wo awerchoɔ a, ne yam hyehye no, sedee n'adceeye dodoɔ no tee. —Kwadwom 3, 32.

Odeefoo na wo ne no bedi no adcee soɔ. —Nnwom 18, 25a.

Monna Awurade ase, na ɔye, na n'adcee wɔ ho daa.

—1 Beresosem 16, 34.

Efiri se menim se wo dee, woye Onyankopon odomfoo ne mmoborohunufoo, wo bo kyere fu na w'adcee dɔɔso, na wonu wo ho bɔne ho. —Yona 4, 2b.

Awurade ama mahu no ak-
yirikyiri. Na daa do na mede mado
wo, enti na matwe wo adɔɛɛ so.
—Yeremia 31, 3.

Na me deɛ, menim adwene ko a
meredwene mo ho, Awurade asem
nie, asomdwoeɛ adwene, na enyɛ
bɔne deɛ, sɛ merema mo awieɛ pa
ne anidasoɔ. —Yeremia 29, 11.

Madɔ mo, Awurade na ɔsɛɛ.
—Malaki 1, 2a.

Sɛ agya yam hyehye no ne mma
ho no, sɛ Awurade yam ye no wɔn
a wɔsuro no ho ne no.
—Nnwom 103, 13.

Hwɛ, m'awerɛhoɔ kɛsɛɛ adane
asomdwoeɛ, na wo na woayi me

kra afiri ɔsɛɛ amena mu de afam
wo ho, efiri sɛ wotoo me bɔne ny-
inaa guu w'akyi. —Yesaia 38, 17.

Na yen deɛ, yɛahunu na yɛagye
ɔdo a Onyankopon wo no yen ho
no adi. Yɛdo, efiri sɛ ono na ɔdoɔ
yen kane. —1 Yohane 4, 16a na 19.

Awurade wo Nyankopon wo wo
mu, edɔnkunini, ɔgyefoɔ; wo ho ye
no ahosan, anigyɛɛ mu, ɔbɛye wo
foforoɔ wo ne do mu, wo ho ye no a-
hosepe, ahurisie dwom mu.
—Sefania 3, 17.

Onyankopon, sɛdeɛ w'akɔɛɛ no
si sɔ fa! Na nnipa mma de wɔn ho
kɔhyɛ wo ntaban nwunu ase.
—Nnwom 36, 7.

4 DEE EHIA WO ABRABO MU NE SE
WOBHU NYANKOPON

Nanso won a wonim won Nyankopon no bɛhye won ho den, na wɔayɛ adɛɛ. —Daniel 11, 32b.

Na yei ho mmom na ma dee ɔhyehye ne ho no nhyehye ne ho, sɛ ɔnim de, na wahu me, sɛ mene Awurade a ɔyɛ adɛɛ, na ɔbu atɛntenenee, yɛ adetenenee, asase soɔ, na yei na ɛso m'ani, Awurade asem nie. —Yeremia 9, 24.

Nhyira ne won a wɔhwɛ n'adan-sesem soɔ, na wɔde won akoma nyinaa di akyire. —Nnwom 119, 2.

Mede nkwa ne owuo, nhyira ne nnome masi mo anim; enti fa nkwa, na wo ne w'asefoɔ nnya nkwa, na do Awurade wo Nyankopon na

tie ne nne na bata ne ho, ɛfiri sɛ ene wo nkwa.

—Deuteronomium 30, 19b-20a.

Na mɛpɛ adɛɛyɔ na ɛnyɛ afɔrebɔ, ne Nyankopon ho nimdee sene ɔhyee afɔdee. —Hosea 6, 6.

Sɛdee ɔforoteɛ pere hwehwe nsuwa no, sɛ me kra pere hwehwe wo, Onyankopon, ne no.

—Nnwom 42, 1.

Na ɔkaa sɛ: M'anim ne wo bɛkɔ, na mama woakɔhome.

—Exodus 33, 14.

Monhunu sɛ Awurade ne Onyankopon, ɔno na ɔyɔɔ yen, na ɔno na yewɔ no, yeyɛ ne man ne n'adidibea nnwan. —Nnwom 100, 3.

WOTE WO HO FIRI NYANKOPON HO YE OWUO 5

Awurade ne mo te, sɛdɛɛ mo ne no tɛɛ yi. Na sɛ mohwehwe no a, ɔbɛma moahu no, na sɛ mogya no a, ɔbɛgya mo. —2 Berɛsɔsɛm 15, 2b.

Akoma wɔ hɔ yi, ɛyɛ nkontomponi sene adɛɛ nyinaa na ɛyɛ nsemɔne pa ara, hwan na ɔbɛnya mu ahunuyɛ? —Yeremia 17, 9.

Ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtɛne wɔ onipa ani sɔɔ, na n'awieɛɛ ye owuo kwan. —Mmɛbusɛm 16, 25.

Na sɛ Onyankopon ankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne no, na mmom ɔde esum kabii aboma kyeree wɔn guu asamando amanehunu bunu mu. Awurade nim sɛdɛɛ ɔbɛyi wɔn a wɔde fɛrɛɛ som no afiri schwe

mu, na wama wɔatwe wɔn a wɔntene aso de wɔn asie atemmuo da. —2 Petro 2, 4a na 9.

Na sɛ moantie Awurade na mote Awurade anomu asem so atua a, ennɛɛ Awurade nsa bɛda mo so. —1 Samuel 12, 15a.

Sɛ obi antena me mu a, wɔto no twene sɛ ban, na ɛwu; na wɔboaboa ano de kɔgu gya mu, na ehye. —Yohane 15, 6.

Wɔnnue, mma atuafɔɔ, Awurade na ɔsɛɛ, wɔn a wɔdi agyinatusɛm sɔɔ, na ɛmfiri me, na wɔpam apam bi, na ɛnyɛ me honhom sɔɔ, sɛ wɔde bɔne bɛka bɔne ho no. —Yesaia 30, 1.

6 SE YEBEHUNU ONYANKOPON A
GYESE YEHWEHWE NO

Na mobehwehwe me ahu me, efiri se mode mo akoma nyinaa behwehwe m'akyiri kwan.

—Yeremia 29, 13.

Na wobore hwehwe no se akoradee a ahunta a, eno na wobehunu Awurade suro, na woahunu Nyankopon ho nimdee.

—Mmebusen 2, 4b-5.

Mommisa, na wobema mo, monhwehwe, na mobehunu, mommom, na wobehini mo. —Mateo, 7, 7.

Na gyidie nnim a, obi ntumi nso ani. Na ese dee oba Nyankopon nkyen no se ogye di se owɔ ho, na oye won a wɔhwehwe n'akyiri kwan no katuafoɔ. —Hebrifoɔ 11, 6.

Me dee, medɔ won a wɔdɔ me, na won a wɔhwehwe me ntem hu me. —Mmebusen 8, 17.

Awurade ye ma won a wɔhwe no kwan, ma okra a ɔhwehwe n'akyiri kwan no. —Kwadwom 3, 25.

Na ɔmaa nnipa aman nyinaa firi (onipa) baako mu tenaa asase so nyinaa, . . . se wɔnhwehwe Awurade se ebia wobete ne nka na wɔahu no, nso ɔne yen mu biara ntam kwan nware.

—Asomafoɔ 17, 26a-27.

Na me a, anka mehwehwe Nyankopon akyiri kwan, na mede m'asen mahye Nyankopon nsa.

—Hiob 5, 8.

Na ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne Awurade mo Nyankopon, na se mosane ba ne nkyen a, ɔrenyi n'ani mfiri mo so.

—2 Bercsostm 30, 9b.

Na wo, Awurade, woye, na wode firi, na w'adɔee dɔso ma won a wɔfre woɔ nyinaa. —Nnwom 86, 5.

Mommen Onyankopon, na ɔben mo. —Yakobo 4, 8a.

Awurade ben won a wɔfre no nyinaa, won a wɔfre no nokore mu nyinaa. —Nnwom 145, 18.

Mommra mma yenni e, Awurade na ɔsec; se mo bone te se damaram a, ebɛhoa se sukyeremma, se ebere se nkrawoɔ a, eb-

eye se odwan nwi. —Yesaia 1, 18.

Mo a moaye adwuma abre na wɔaso mo nnesoa nyinaa, mommra me nkyen, na mema moahome. Momfa me konnua nto mo ho so, na monsua me, efiri se medwo na mebre me ho ase akoma mu; na mobɛnya ɔhome ama mo kra. —Mateo 11, 28-29.

Na dee ɔba me nkycn no, merento no ntwene da. —Yohane 6, 37b.

Huu, mo a sukɔm de mo nyinaa, mommra nsuo ho, na mo a monni sika no, mommra mmetɔ, na monni. Mommra mmetɔ nsã ne nufusuo: enyé sika na wode tɔ, na enni boɔ nso. —Yesaia 55, 1.

8 ONYANKOPON YE KRONKRON

Obiara nyé kronkron se Awurade, na obiara nni w'akyi.

—1 Samuel 2, 2a.

Empare Onyankopon se obedi asemone, na Otumfoɔ bedi amumuyɔsem.

—Hiob 34, 10b.

Kronkron, kronkron, kronkron ne asafo Awurade! N'animuonyam ahye asase nyinaa ma.

—Yesaia 6, 3b.

Na se dee okoron na wɔama no soɔ, dee ɔte ho daa na ne din ye kronkron no see nie: Mete soro ne dee eho ye kronkron.

—Yesaia 57, 15a.

Awurade tene, n'akwan nyinaa mu, na ɔye adɔee ne nnwuma nyinaa mu.

—Nnwom 145, 17.

Hwan na ɔte se woɔ, Awurade, wo anyame mu? . . . kronkronye mu onimuonyamfoɔ.

—Exodus 15, 11a.

Obiara nye papa gye obaako, ɔne Onyankopon. —Marko 10, 18b.

Awurade, hwan na ɔrensuro woɔ na ɔrenhye wo din animuonyam? Efiri se wo nko na woye kronkron.

—Adiyisem 15, 4a.

Kronkron, kronkron, kronkron ne Awurade Nyankopon, ade nyinaa so tumfoɔ a ɔtenaa ho, na ɔwo ho, na ɔrebeba.

—Adiyisem 4, 8b.

Wɔbeyi wo din kɛsee a eho ye hu no aye,—ɔne kronkron.

—Nnwom 99, 3.

ƐƐƐ ƐƐ ONYANKOPƆN NKORƆFOƆ
TENA ABRABƆ A ƐHO TEE MU

9

Wogye di ƐƐ OnyankopƆn ye baako. Woye no yie; ahonhommƆne nso gye di, na wƆn ho popo. Na wo, onipa hunu, wope ƐƐ wohunu ƐƐ gyidie a adwuma nni ho awu anaa? Na monye asem no yƆfoƆ, na monnye atiefƆ nko nnaadaa mo ho. —Yakobo 2, 19-20; 1,22.

ƆbƆnefoƆ kwan ye Awurade ak-yiwadeƐ, na tenenee kyidifoƆ na ƆƆƆ no. —Mmebusem 15, 9.

Dee Ɔka ƐƐ: Meni no, na Ɔnni n'ahyedee soƆ no, ye ƆtorofƆ, na nokore no nni ne mu. Yei mu na NyankopƆn mma ne Ɔbonsam mma da adie. Obiara a ƆnyƆ dee

etene ne dee ƆnnƆ ne nua no mfiri OnyankopƆn. —1 Yohane 2, 4; 3, 10.

Monni mo ne nnipa nyinaa nt-am asomdwoee ne ahotee a obi kwati a, Ɔrenhunu Awurade no ak-yi. —HebrifoƆ 12, 14.

Na mmom te ƐƐ dee Ɔfree mo no ye kronkron no, mo nso monye kronkron abrabƆ nyinaa mu.

—1 Petro 1, 15.

MƆnhwehwe papa, na enyƐ bƆne, na moanya nkwa, na Awurade, asafo NyankopƆn ne mo atena, Ɛedee moka no. —Amos 5, 14.

Nhyira ne wƆn a wƆn akoma mu tee, na wƆn na wƆbehunu OnyankopƆn. —Mateo 5, 8.

Ne dee Awurade hwehwe no wo ho, enyé biribiara se adeteneneeye ne adɛɛɛɛ ne ahobɛaseɛ a wode ne wo Nyankopon nantɛɛ.

—Mika 6, 8b.

Monye kronkron, efiri se me, Awurade mo Nyankopon, meye kronkron.

—Leviticus 19, 2b.

Fa w'akoma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w'ahoden nyinaa ne w'adwene nyinaa do Awurade wo Nyankopon; na do wo yonko se wo ho.

—Luka 10, 27b

Wonim mmara nsem no: Nni awu! Nsee awadec! Mmo korono! Nni adansekurumu! Nsisi! Di w'agya ne wo na ni.

—Marko 10, 19.

Na monnye mo ho se wiase yi, na mmom momfa adwenem foforɔye nsakyera mo ho.

—Romafoɔ 12, 2a.

Mma mmara nwoma yi mmfiri w'anomu, na dwene ho awia ne anadwo, na woahwe ayɔ se dee wɔatwerɛ no wo mu nyinaa tee no: Na eno na wo kwan beye dwoodwoo, na eno na ebɛsi wo yie.

—Yosua 1, 8.

Monnya Nyankopon mu gyidie!

—Marko 11, 22b.

Na monsom Awurade mo Nyankopon

—Exodus 23, 25a.

Na ahyɛdec yi na yɛanya no ne nkyen se, dee do Onyankopon no, onno ne nua nso.

—1 Yohane 4, 21.

Adee nsia yi na Awurade tane, na adee nson na eye ne kra akyiwadee, ani a etra ntɔn, atoro tekyerema, ne nsa a ehwie mogya a edi bem guo; akoma a edwene mmusuo adwene, nan a eye here tu mmirika ko bone mu; odansekurumfoɔ a oɔhu atoroɔsem, ne dee ohye anuanom ntam takrawogyam.

—Mmebusɛm 6, 16-19.

Na me, Awurade, medo atem-muo, mekyiri atirimuoden so dwo-twa.

—Yesaia 61, 8a.

Na ahufoɔ ne won a wonnye nnie ne akyiwadeyɔfoɔ ne awudi-foɔ ne nnwammamfoɔ ne adutu-foɔ ne absonsomfoɔ ne atorofoɔ

nyinaa benya won kyefa wo otadee a egya ne sofe dere ne mu, ene owuprenu no.

—Adiyisem 21, 8.

Enti monhwe mo ho yie mo honhom ho, na ntwawo mmeranteberɛ mu yere nkontompo. Na metane awareguo, Awurade, . . . na osee.

—Malaki 2, 15b-16a.

Na mo mu biara nnnwene ne yonko ho bone n'akoma mu, na mommpe atoro ntanka, na yeinom nyinaa ne dee eye me tan, Awurade asem nie.

—Sakaria 8, 17.

Nanso Onyankopon dee, onim mo akoma mu. Na dee eye ksee nnipa mu no ye akyiwadee Nyankopon anim.

—Luka 16, 15b.

NKOROFỌ TỌ SINI WỌ ONYANKOPỌN AHIADẸẸ HO

Na mahu mo se monni Nyankopon dọ wọ mo mu. —Yohane 5, 42.

Na dee ọbedi mmara nyinaa soọ na ọbetọ biako no, na wadi ne nyinaa ho fọ. —Yakobo 2, 10.

Enna mekaa se: Mėnnue, na mayera: na meye onipa a m'ano ho nte, na mete ọman a wọn ano ho nte mu, efiri se ọhene, asafo Awurade, na m'ani ahu no yi!

—Yesaia 6, 5.

Enti dee ọnim papayo na ọnyo no, eye bọne ma no. —Yakobo 4, 17.

Se dee wọatwere se: Ọteneneeni biara nni họ, ọbaako mpo nni họ.

—Romafoọ 3, 10.

Efiri se wọn nyinaa aye bọne,

na Nyankopon animuonyam abọ wọn. —Romafoọ 3, 23.

Obiara a ọnyo dee etene ne dee ọnnọ ne nua no mfiri Onyankopon.

—1 Yohane 3, 10b.

Yen nyinaa wowọ ntwetwede se nnwan, yedanedanee fefaa yen akwan so.

—Yesaia 53, 6a.

Hwan na ọbetumi agyina Awurade, Onyankopon kronkronni yi anim?

—1 Samuel 6, 20b.

Onyankopon firi soro hwe nnipa mma, se ọbehunu se obi wọ họ a ọye ọbadwemma, obi a ọhwehwe Nyankopon akyiri kwan. Obiara nni họ a ọye papa, ọbaako mpo nni họ.

—Nnwom 53, 2-3b.

YEN ANKASA NNWUMA NTUMI NSO ONYANKOPON ANI

13

Na medi wɔn adanseɛ sɛ wɔwɔ Nyankopɔn ho mmɔdemmoɔ deɛ, nanso wɔnni no nimdeɛ mu. Na wɔnnim Nyankopɔn teneneɛ no, na wɔhwɛhwɛ sɛ wɔde wɔn ara teneneɛ si ho nti, wɔmmrɛɛ wɔn ho ase nhyɛɛ Nyankopɔn teneneɛ ase.
—Romafoɔ 10, 2-3.

Na yen nyinaa ayɛ sɛ deɛ ne ho nteɛ, na yen adeteneneɛ nyinaa te sɛ ntomago afiafi, na yen nyinaa kusa sɛ nhahan, na yen amumuyɔ soa yen kɔ sɛ mframa.
—Yesaia 64, 6.

Sɛ meka kyere ɔteneneɛni sɛ: Wobenya nkwa, na ɔde ne ho to ne teneneɛ so na ɔyɛ amumuyɔdeɛ a,

wɔrenkae ne teneneɛ no nyinaa, na n'amumuyɔdeɛ a wayɛ no mu ara na ɔbɛwuo. —Hesekiel 33, 13.

Na wɔn a wɔwɔ honam mu no ntumi nsɔ Nyankopɔn ani. Efiri sɛ wɔremfiri mmara nnwuma mu mmu honam biara bem n'anim.
—Romafoɔ 8, 8; 3, 20a.

Enyɛ sɛ yen ara yɛfata sɛ yɛbɛsusu ahunu biribi sɛdeɛ efiri yen ara yen mu, na mmom yen fata a yɛfata no firi Nyankopɔn mu.
—2 Korintofoɔ 3, 5.

Na ɛda adi pefee sɛ, mmara mu deɛ, obiara ntene Nyankopɔn anim, efiri sɛ gyidie mu na ɔtene-neɛni benya nkwa. —Galatifoɔ 3, 11.

14 BONE TWE YEN FIRI ONYANKOPON HO

Yei nti, sɛdɛɛ ɛnam onipa baako so na bɔne baa wiase, na owuo nam bɔne so baɛɛ no, saa na ɛyɔɛ na owuo trɛ kaa nnipa nyinaa, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa aye bɔne.

—Romafoɔ 5, 12.

Na akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne, na bɔne no wie nyini a, ɛwo owuo.

—Yakobo 1, 15.

Okra a ɔye bɔne no, ɔno na ɔbɛwuo.

—Hesekiel 18, 20a.

Na mmom mo amumuyɔ ne dɛɛ ɛma mo ne mo Nyankopon ntam twe, na mo bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ɔntie.

—Yesaia 59, 2.

Dɛɛ ɔtim teneneɛ mu no kɔ nk-

wa mu, na dɛɛ ɔti bɔne no nya owuo.

—Mmebusɛm 11, 19.

Sɛ Onyankopon sɛɛ nie: Adɛn nti na motɔ Awurade mmara nsem? Na ɛrensi mo yie. Sɛ moagya Awurade yi, ɔno nso agya mo.

—2 Berɛsɔsɛm 24, 20b.

Na atuaterɛ te sɛ atorɔ nkɔmhyɛ, na asɔden te sɛ amumuyɔ ne ahonism. ɛsiane sɛ woapo Awurade asem nti, ɔno nso apo.

—1 Samuel 15, 23a.

Eno na wɔbɛsɔ afre Awurade, na ɔremmua wɔn, na ɔde n'anim behunta wɔn bere no mu, sɛdɛɛ wɔmaa wɔn nneyɔɛɛ yɛɛ bɔne no.

—Mika 3, 4.

Onyankopon ne otemmufoɔ te-
nenee, ne Onyankopon a oteatea
daa nyinaa. —Nnwom 7, 11.

Awurade bo kyere fu, na n'a-
hɔden sɔ, na oremmu obi bem
nso. —Nahum 1, 3a.

Yeinom na ede Nyankopon abu-
fuo ba. —Kolosefoɔ 3, 6.

Na woyi Nyankopon abufuo adi
firi soro gu nnipa a wɔde adee a
entene si nokore kwan no mmu-
subɔ ne adee a entene nyinaa so.
—Romafoɔ 1, 18.

Se nnipa a adee a entene nyinaa,
amumɔyɔ, aniberee, nnebɔne aye
wɔn ma. Nitán, awudie, akasaka-
sa, nsisie, obra bɔne ahye wɔn ma.

Woye asutufɔɔ, nsekubɔfoɔ, On-
yame atamfoɔ, anɔɔdenfoɔ, aha-
ntanfoɔ, ahohoahoafɔɔ, nnebɔne
farebaefɔɔ, awofɔ asem ho aso-
ɔdenfoɔ, wɔnni ti, apamsɛefɔɔ, wɔ-
nni dɔ, wɔnni mmɔborɔhunu. Na
wɔnim Nyankopon ahyedee yie se
owuo na ese wɔn a woye saa nno-
ɔma yi dee, nanso enye eyɔ nko na
wɔyɔ, na mmom wɔpene wɔn a wɔ-
yɔ saa adee no bi.

—Romafoɔ 1, 29-32.

Na wɔn a wɔfiri atutupe mu, na
wɔntie nokore, na wɔtie dee entene
no benya abufuo ne awerehɔɔ. Na
ahohia ne ahometee bɛba nnipa a
woye bɔne akra nyinaa so.

—Romafoɔ 2, 8-9a.

Na sɛdɛɛ ɛda hɔ ma nnipa sɛ wɔ-
bɛwu prɛko na ɛno akyi atemmuo
bɛba no. —Hebrifoɔ 9, 27.

Na mehunu awufoɔ, nketewa
ne akɛsɛɛ, sɛ wɔgyinagyina ahenn-
wa no anim; na wɔbuebuee nwoma
mu. Na wɔbuee nwoma foforo bi a
ɛye nkwa nwoma no mu; na wɔnam
nsem a wɔatwerɛ no nwoma no mu
no so bubuu awufoɔ atɛn sɛdɛɛ wɔn
nnwuma tɛɛ. Na obiara a wɔanhu
no sɛ wɔde no ahyɛ nkwa nwoma
no mu no, wɔtoo no twenee ogya
tadɛɛ no mu.

—Adiyisem 20, 12 na 15.

Onyankopɔn a ɔte asɛɛ no nsam
hweɛ ye hu. —Hebrifoɔ 10, 31.

Na mese mo sɛ, asɛnhunu biara a
nnipa bɛka no, wɔbɛbu ho akonta
atemmu da. —Mateo 12, 36.

Na nneyɔɛ nyinaa na Onya-
nkopɔn de bɛba atemmuo mu, na
dɛɛ ahunta nyinaa nso, papa oo,
bɔne oo, wabu ho atɛn.

—Ɔsenkafoɔ 12, 14.

Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ wiase awiɛɛ no mu
ara ne no. Abɔfoɔ no bɛba abɛfa
nnipa bɔne afiri atɛnɛneefoɔ ho,
na wɔato wɔn agu ogya fononoo
mu; ɛhɔ na osu ne setwerɛ bɛba.

—Mateo 13, 49-50.

Na ɔreba abɛbu asase atɛn. Ɔre-
bɛbu wiase atɛn tenenee mu, ne
aman wɔ ne nokorɛ mu.

—Nnwom 96, 13b.

Awurade, wohwehwe me mu, na wuhu me. Wo na wonim m'asete-na ne me sɔree, wohunu m'adwem akyirikyiri. Wohwehwe me nanteɛ ne me nna mu, na wonim m'akwan nyinaa mu yie. Na asem biara nni me tɛkyerɛma so gye deɛ wo, Awurade, wonim ne nyinaa no. —Nnwom 139, 1-4.

Na menhwe deɛ onipa hwe, na onipa hwe deɛ etua aniwa, na Awurade deɛ, ɔhwe akomam. —1 Samuel 16, 7b.

Deɛ ɔte aso no, ɔrente asem, anaa deɛ ɔnwonoo ani no, ɔrenhunu adeɛ? —Nnwom 94, 9.

Na m'ani hwe wɔn akwan nyinaa, enhunta me, na wɔn amu-

muyɔ nso, ɛso nkataa m'anim.

—Yeremia 16, 17.

Awurade ani wɔ mmaa nyinaa rehwe abɔnefoɔ ne apapafoɔ.

—Mmebusɛm 15, 3.

Na enni abɔdeɛ biara a enna adie n'anim, na ade nyinaa ho da hɔ, na ɛso abue, deɛ yene no wɔ asem no anim. —Hebrifoɔ 4, 13.

Na n'ani wɔ onipa akwan so, na ɔhunu n'anammontutuo nyinaa. Esum nni hɔ, na esum kabii nni hɔ, na amumuyɔfoɔ de wɔn ho ahunta hɔ. —Hiob 34, 21-22.

Na onipa akwan da Awurade anim na ɔtaataa n'anammɔn nyinaa. —Mmebusɛm 5, 21.

Pe na mepɛ ɔbɔnefoɔ wuo? Awurade Nyankopɔn asem nie; enyɛ se ɔsane firi ne kwan soɔ na ɔnya nkwa na mepɛ? —Hesekiel 18, 23.

Mese mo se: Ente sa, na mmom se moansakyera mo adwene a, mo nyinaa beyera saa ara. —Luka 13, 3.

Deɛ ɔkata ne mmarato soɔ no, ɔrenye prɔmprɔm, na deɛ ɔka na ɔgyaɛ no, wɔbɔhu no mmɔbɔ. —Mmebusɛm 28, 13.

Na afei nso, Awurade na ɔseɛ, monsane mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abudadie ne esu ne adwotwa mu. Monsunsuane mo akoma, na enyɛ mo ntadeɛ mu, na monsane mmra Awurade mo Nyankopɔn nkyɛn, na ɔye ɔdom-

foɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ, na bo kyere fu, na n'adɔɛ so.

—Yoel 2, 12-13a.

Momfa nsem nkura nsane mmra Awurade nkyɛn; mɔnka nk-
yere no se: Fa amumuyo nyinaa fi-
ri, na gye papa. —Hosea 14, 2a.

Na ɔto dwom kyere nnipa se: Mayɛ bɔne . . . Wagye me kra na anko ɔseɛ amena mu, na me nkwa rehunu hann yi. —Hiob 33, 27a-28.

. . . Mɔnsane mfiri mo akwa-
mmɔne so ne mo nneyɔɛ bɔne
mu. —Yeremia 25, 5a.

Monsane na monnane mo ho
mfiri mo mmaratodeɛ nyinaa mu,
na mmusuo anyɛ suntidua amma
mo. —Hesekiel 18, 30b.

Mónhwehwe Awurade, bere a ɔma wɔhu no no, mómfre no bere a ɔben no. Ma ɔbone nnane ne kwan nnya, na onipa huhuo nnane n'adwene nnya, na ɔnsane mmra Awurade nkyen, na ne yam behyehye no ama no, ne yen Nyankopɔn no nkyen, na ne firie a ɔde befirie dɔɔso. —Yesaia 55, 6-7.

Awurade ben wɔn a wɔn akoma abubuo, na ɔgye wɔn a wɔn honhom apekye. —Nnwom 34, 18.

Na wɔasane afiri wɔn akwammɔne so, na mede . . . mafiri wɔn. —Yeremia 36, 3b.

Mekaa me bone mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyo so. Mekaa se: Meka me mmarato ma-

kyere Awurade. Wo na wode me bone so mmusuo kyere.

—Nnwom 32, 5.

Se yeka yen bone kyere a, ɔye nokwafoɔ ne teneneeni se ɔde yen bone befiri yen, na wate yen ho afiri deɛ entene nyinaa ho.

—1 Yohane 1, 9.

Enti monsakyera mo adwene, na monnane mo ho, na wɔapepa mo bone. —Asomafoɔ 3, 19.

Enti sakyera w'adwene firi wo bone yi ho na sre Onyankopɔn se ebia wode w'akomam adwene no befiri wo. —Asomafoɔ 8, 22.

Adwensakra ne se wobe dan afiri bone ho, na woapaem aka akyere Onyankopɔn.

AFÖREBÖ A EHIAA SE EBËKA YËN NE ONYANKOPÖN ABÖ MU

*(Böne na e de ntetemu ba
krataafa 14.)*

Na ömfa ne nsa nto öhyee afödeë no atifi, na énsö ani mma no na empata mma no. Éfiri se öhönam kra wö mogya no mu, na mede mama mo, aförebukyia no so se wömfa mpata mma mo kra; na mogya na wöde pata ma ökra.

—Leviticus 1, 4; 17, 11.

Na erekame aye se ade nyinaa na wöde mogya tee ho, sedee mmara no tee, na mogya angu a, fafirie mma. —Hebrifö 9, 22.

Adwammaa a önni dem na mömfa, onini a wadi afe. Na wömfa

mogya no bi nsra adan a wöbedi wö mu no aponnwa mmienü ne aponnwatifi no ho. Na mogya no nye senkyerennee mma mo, afie a mowowö mu no mu, na se mehunu mogya no a, masiane mo ho.

—Exodus 12, 5a; 7 na 13a.

Na Abraham se: Me ba, Onyankopön bekyere öhyee afödeë adwamaa no. Na Abraham maa n'ani so, na öhunui, na hwe, odwenini a döto asö ne mmen mu wö n'akyi; na Abraham köfaa odwenini no de no sii ne ba no ananmu böö öhyee afödeë.

—Genesis 22, 8a na 13.

YESU YE ADWAMMAA A ONYANKOPON DE MAEE

21

Adee kyee no, Yohane hunuu Yesu se ɔreba ne nkyɛn, na ɔse: Hwe Nyankopon adwammaa a ɔyi wiase bɔne korɔ no nie.

—Yohane 1, 29.

Na Awurade maa yen nyinaa amumuyɔ kɔhwee ne so. Wɔhyee no ahɔɔyɛa, na ɔno dee, ɔbreɛ ne ho ase na wammue n'ano, se adwammaa a wɔde no reko akɔkɔ no, se odwanten a watɔ ne ho nwitwiftwafoɔ anim mum no, ɔno nso wammue n'ano. —Yesaia 53, 6a-7.

Nanso enye mmirekyie ne anantwie mma mogya, na ɔno ara ne mogya so na ɔnam kɔɔ kronkron

mu preko kɔnyaa daa ɔgyee. Saa ara nso na Kristo a wɔde no bɔɔ afɔdee preko se ɔnsoa nnipa bebreɛ bɔne. —Hebrifoɔ 9, 12 na 28a.

Se monim se wɔamfa nnoɔma a eporɔ, dwete anaa sika annye mo, . . . na mmom wɔde Kristo a ɔte se adwammaa a ɔnni dem ne nkekaeɛ no mogya a ne bɔɔ ye den no na egyee mo. —1 Petro 1, 18a-19.

Mpre ahe ara na Kristo a ɔnam daa honhom so de ne ho bɔɔ afɔdee a cho nni dem maa Onyankopon no mogya rente mo ahonim ho mfiri nnwuma funu mu nkɔsom Onyankopon a ɔte ase?

—Hebrifoɔ 9, 14.

22 ONYANKOPƆN MMOA NKO NA EDE ƆGYEE BA

Na wode n'adom nam ɔgyee a ewo Kristo Yesu mu no so bu won bem kwa. Ono na Onyankopon de no asi ho se mpatadee, ne mogya mu, na wofa gyidie so agye no.

—Romafoɔ 3, 24-25a.

Na bone akatua ne owuo; na Nyankopon adom akyedee ne daa nkwa, yen Awurade Kristo Yesu mu.

—Romafoɔ 6, 23.

Na yenim se wɔmfiri mmara nnwuma mu na ebu onipa bem, gye se enam Yesu Kristo gyidie mu nti, yen nso, yeagyee Kristo Yesu adi; na wɔafiri Kristo gyidie mu abu yen bem. —Galatifoɔ 2, 16a.

Na adom na wode nam gyidie so

agye mo nkwa, emfiri mo ara, eye Nyankopon akyedee, emfiri nnwuma mu, na obiara anhoahoa ne ho.

—Efesofɔ 2, 8-9

Ono na adiyifoɔ nyinaa di ne ho adanseɛ se: obiara a ɔgye no die no nam ne din so benya bone fafirie.

—Asomafɔ 10, 43.

Na nkwayee nni obiara mu, na nso din foforo nni ɔsoro ase a wode ama wo nnipa mu a eɛe se wɔgye yen nkwa wo mu.

—Asomafɔ 4, 12.

Ono ara mu na yeanya ɔgyee a enam ne mogya so, ene mfomsoɔ fafirie no, n'adom bebreɛ.

—Efesofɔ 1, 7.

Na bosome a eto so nsia no mu no, Onyankopon somaa abrafo Gabriel koo Galilea kuro bi a wofre no Nasaret mu, ababaa bi a wode no ama obarima bi a wofre no Yosef a ofiri Dawid abusua mu awadee nkyen; na ababaa no din de Maria. . . . Na obofo no see no se: Nsuro, Maria, na woanya Nyankopon ho adom. Na hwe, wobenynsen, na woawo obabarima, na woato ne din Yesu. Obeye okesee, na wofre no dee owo sorosoro no ba . . . na n'ahennie no to rentwa da. Na osee obofo no se: Yei beye den na aba, efiri se mennim obarima biara? Na obofo no bua see no se: Honhom Kron-

kron beba wo so, na dee owo sorosoro no ahoden abekata wo so; enti na ade kronkron a wobewo no, wobefre no Nyankopon ba Efiri se Nyankopon fam dee, biribiara nni ho a erentumi nye ho. Enna Maria se: Hwe, Awurade afenaa ne me; enye mma me sedee w'asem see. Na obofo no gyaa no ho koe. —Luka 1, 26-38.

Na nnipa a wobaa asaase yi so a obarima ne obaa anhyia ansana woreba ne Adam ne Kristo. Adam de bone na ebaa wiase, na Yesu dee obedii bone so nkonim.

Ono na ɔwɔ Nyankopɔn tebeam deɛ, nanso wammu no mfasodeɛ se ɔne Nyankopɔn se, na mmom ɔtoo ne ho mpan faa akɔa tebea too ne ho so danee nnipa nsɛso, na se ɔyɔɔ n'adeɛ faeɛ no, wɔhunuu no se onipa, ɔbreɛ ne ho ase yee setie de kɔsii owuo mu, asennua ho wuo mu mpo. —Filipifoɔ 2, 6-8.

Me ne agya no ye baako. Aden nti na moka deɛ agya ayi no kron-kron, na wasoma no wiase no ho se: Woka abususem, enam se mekaa se: Nyankopɔn ba ne me? —Yohane 10, 30 na 36.

Yesu Kristo a ɔye daa asem no, wɔ ho daa. Nsɛnkyerɛnnee mu a, Onyankopɔn maa Maria na

onyinseen no. Honam mu no, yenim no se ɔye Nyankopɔn ba. Na honhom mu no nso ye nim no se Onyankopɔn Ba. Twere no de "ɔba" no kyere nkitahodie a eɛda Onyankopɔn ne n'Asem—Yesu Kristo, ntam.

Enti ɔreba wiase no, na ɔka se: . . . ɔhonam na woasiesie de ama me. —Hebrifoɔ 10, 5.

Na wɔde tumi ayi no akyere se Nyankopɔn ba, ahotɛ honhom fam, awufɔɔ sɔreɛ mu; ɔne Yesu Kristo, yen Awurade. —Romafoɔ 1, 4.

Toma bua see no se: M'Awurade ne me Nyankopɔn! —Yohane 20, 28.

Na adee a wode nokoro ka se eso ne onyamesom pa ahuntasem no: Onyankopon yii ne ho adi honam mu. —1 Timoteo 3, 16a.

Efiri se ono mu na onyameye maye nyinaa tee nipadua mu. —Kolosefo 2, 9.

Na wawo akokoaa ama yen, wama yen obabanin; na n'ahennie beda ne mmatiri so, na wafre ne din se: Nwanwa, Ofotufo, Onyankopon-tumfo, Daa-agya, Asomdwoe-hene. —Yesaia 9, 6.

Yesu see won se: . . . Abraham nnya mmae no, na mewo ho. —Yohane 8, 58.

Ne mu na nkwa wo, na nkwa no ne nnipa hann. Nokore hann a ehyeren ma onipa biara no wo ho, na eno na ereba wiase yi. Ow wo wiase dada, na enam ne so na wo wo wiase; nanso wiase anhu no. —Yohane 1,4 na 9-10.

Na Onyankopon koro na wo ho, ne Onyankopon ne nnipa ntamgyinafo koro, one onipa Kristo Yesu a ode ne ho maa se agyedee maa nnipa nyinaa. —1 Timoteo 2, 5-6a.

Ono mu na yeanya ogyee a ene bone fafirie no. Ono ara na oye Onyankopon a wonhu no. —Kolosefo 1, 14-15a.

TWERE KRONKRON (TWERE NO) YE ONYANKOPON ASEM

Efiri se adiyisem bi amfa nnipa pe so amma pen, na Nyankopon nnipa kronkron no, sedge Honhom Kronkron de won rekoro no na wokasae. —2 Petro 1, 21.

Sedge ode n'adiyifoo kronkron a wowo ho firi teteete no ano kae no, na wode nkwagye ho nimdee ama ne man, wo won bone fafirie a. —Luka 1, 70 na 77.

Awurade honhom nam me so kasa, na n'asem wo me tkyerema so. —2 Samuel 23, 2.

Na nsem yi a merehye wo nne yi nna w'akoma so. —Deuteronomium 6, 6.

Atwere nyinaa firi Nyankopon home mu, na eye ma nkyerkyere, atenyie, atenetene ne tenene mu yene. —2 Timoteo 3, 16.

Na biribiara a wotwere ato ho no, wotwere ama yen nkyerkyere se yemfa boaseto ne twere nsem no mu awerkyekyerere so nnya anidasoo. —Romafo 15, 4.

Mofom, na monnim twere nsem ne Nyankopon ahoden. —Mateo 22, 29b.

Se woama w'asem aso atra wo din nyinaa. —Nnwom 138, 2b.

Na metee nne bi firii soro a ekaa se: Twere se. —Adiyisem 14, 13a.

Na ohye atadee bi a wode abo mogya mu, na ne din de: Nyankopon Asem. —Adiyisem 19, 13.

Mfitiasee no, na Asem no wo ho, na Asem no ne Onyankopon na ewo ho, na Asem no ye Onyankopon. Na Asem no beyee honam, na obetenaa yen mu.

—Yohane 1, 1 na 14a.

Yesu yi Onyankopon Kyere

Efiri se eye Onyankopon a okaa se hann mfiri esum mu nhyeren no na wahyeren yen akoma mu, se Nyankopon animuonyam a ewo Kristo anim no ho nimdee nhyeren. —2 Korintofoɔ 4, 6.

Obi nhunuu Onyankopon pen; oba a owoo no korɔ no a oɔda Agya

no kokom no, ono na wayi no adi akyerɛ. —Yohane 1, 18.

Onyankopon kasa nam Yesu so

Onyankopon a tete no onam mmerɛ hodoɔ ne su hodoɔ so kasa kyeree agyanom, adiyifoɔ no mu no, nna a edi akwire yi mu okasa kyeree yen, oba a waye no ade nyinaa odedifoɔ a onam ne so nso yee mmeresanten no mu.

—Hebrifoɔ 1, 1-2.

Dee mahunu agya no nkwen na meka. —Yohane 8, 38a.

Dee onno me no nni me nsem so; na asem a motee no nye me dea, na eye agya a osomaa me no dea.

—Yohane 14, 24.

WODE TWERE NE HONHOM ASEM NO TO HO HWE

*Twere Kronkron no ye
okra no adyane*

Makora n'anomu nsem sene dee
ehia me. —Hiob 23, 12b.

Enye paanoo nko na onipa nam
so betena aseɛ, na asem biara a efi-
ri Nyankopɔn anomu so.

—Mateo 4, 4b.

*Twere kronkron no hyeren
wo yen akwan so*

W'asem ye me nan ase kanea, ne
me kwan so hann.

—Nnwom 119, 105.

Wo nsem mu bue ma hann, ema
nkwaseafoɔ hunu nyansa.

—Nnwom 119, 130.

Na mmara nsem no ye kanea, na

nkyerɛkyere no ye hann, na atene-
tene nkaanim ye nkwa kwan.

—Mmebusɛm 6, 23.

Yesu ye paanoo a efiri soro

Mene paanoo a nkwa wo mu a
mesiane mefirii soro mebaeɛ no; se
obi di paanoo yi bi a ɔbetena ase
daa. Na paanoo a mede bema wia-
se nkwa ne me honam. Mene nkwa
paanoo no. —Yohane 6, 51 na 48.

Yesu ye wiase hann

Ne mu na nkwa wo, na nkwa no
ne nnipa hann. Enna Yesu kasa
kyerɛɛ won bio se: Mene wiase
hann; dee ɔdi m'akyire no rennan-
te sum mu, na ɔbenya nkwa hann.

—Yohane 1, 4; 8, 12.

***Twere Kronkron no de abrabɔ
a ɛso aba ba***

Na mmom Awurade mmara sɔ n'ani, na ɔdwene ne mmara ho awia ne anadwo. Ɔte sɛ dua a atim asubɔntene ho a ɛso n'aba ne bere mu, na n'ahahan mpo, na deɛ ɔyɔ nyinaa bewie yie.

—Nnwom 1, 2-3.

***Yesu na ɔma abrabɔ 29
a ɛso aba no***

Montena me mu, na me nso mentena mo mu. Mene bobɛ no, mone mman no. Deɛ ɔtena me mu na me nso metena ne mu no, ɔno ara na ɔso aba pii; na mokwati me a, montumi nyɔ hwee.

—Yohane 15, 4a-5.

ATWERE NO KASA FA YESU HO

Mohwehwe atwerɛsem no mu, ɛfiri sɛ mosusu sɛ mowɔ daa nkwa wɔ mu; na ɛno ne deɛ ɛdi me ho adanseɛ. Na sɛ mogye Mose di a, anka mobɛgye me adi; na me ho nsem no ɔno na ɔtwerɛɛ.

—Yohane 5, 39 na 46.

Na ɔfiri Mose ne adiyifoɔ nyin-

aa so kyereɛ wɔn twere nyinaa mu nsem a ɛfa ne ho ase. —Luka 24, 27.

Na wofiri wo mmɔfraase nim atwerɛ kronkron no a ɛbɛtumi ama woahunu nyansa afa Kristo Yesu mu gyidie sɔɔ akɔ nkwagyee mu. —2 Timoteo 3, 15.

ONYANKOPON DAA—NKWA ASEM NO NSAKYERA DA

Awurade, w'asem wo ho daa, etim osoro. W'asem ntoano ye noko-re, na wo tenenee atemmuo nyinaa wo ho daa. —Nnwom 119, 89 na 160.

Nwira dwan, nhwiren twam, na yen Nyankopon asem tim ho daa.
—Yesaia 40, 8.

Osoro ne asase nnya ntwa mu yi, atweredee ketewaa biako anaa nsensanee biako mpo remfiri mmara no mu ntwam, gye se ne nyinaa aba mu ansa.

—Mateo 5, 18b.

Na wontumi nsae atwere no a.
—Yohane 10, 35b.

Osoro ne asase betwam aka, na

me nsem dee, erentwam da.

—Mateo 24, 35.

*Ense se onipa sakyera
Twere Kronkron no*

Asem a merehye mo nyinaa, monhwɛ nni so; mfa bi nka ho na nyi so bi. —Deuteronomium 12, 32.

Mfa biribi nka ne nsem ho, na wanka w'anim, na wɔanhu wo se ɔtorofoɔ. —Mmebusɛm 30, 6.

Na se oyi yi adiyie nwoma yi mu nsem bi a, Onyankopon beyi ne kyefa afiri nkwa dua ne kuro kronkron a wɔatwere ho nsem nwoma yi mu no mu. —Adiyisem 22, 19.

Dee ɔbu asem animtia de ɔsee ba ne ho so. —Mmebusɛm 13, 13a.

**YESU WUO NO MAA ONYANKOPON
NHYEHYEEE BAA MU**

31

Yei nti na agya no da me, efiri se mede me kra meto ho, na mafa bio. Obi nnye me nsam, na me ara na mede meto ho; na mewo ho kwan se mede meto ho, na mewo ho kwan se mefa bio.

—Yohane 10, 17-18a.

Yesu buaa se: Se wamfa amma wo amfiri soro a, anka wonni me so tumi biara.

—Yohane 19, 11a.

Anaase wodwene se anka merentumi mensre m'agya seesei na onsoma abofoo asafodom dumienue ne akyire mmegyina me ho? Na ennee ebeye den na twere nsem no beba mu se etwa se eye saa?

—Mateo 26, 53-54.

Na Onyankopon ama dee onam n'adiyifoo nyinaa anomu ka too ho se Kristo no behunu amanee no aba mu sa.

—Asomafoo 3, 18.

Ono ara a wonom Nyankopon agyina a otuie ne ne nim a onim dada so yii no mae no na mofaa no nam won a wonni mmara nsa soo bo no asennua mu kum no.

—Asomafoo 2, 23.

Na esoo Awurade ani se odwerce no bo no yadec. Se onya de ne kra to ho ye asodie afodee a.

—Yesaia 53, 10a.

Ense se Kristo no behunu saa amanee no ansa na wako n'animuonyam mu anaa? —Luka 24, 26.

Na wɔscnee akwanmukafoɔ baanu kaa ne ho, ɔbaako wɔ ne nifa, na ɔbaako wɔ ne benkum; (na atwerɛsem a ɛse: Wɔakan no afra amumuyɔfoɔ mu no baa mu).

—Marko 15, 27-28.

Na wɔwiee deɛ wɔatwerɛ ne ho nyinaa no, wɔyii no firii dua no ho de no kɔtoo ɛda mu.

—Asomafɔɔ 13, 29.

Enna asraafoɔ no ba bebubuu deɛ ɔdi kan no nnyawa ne deɛ ɔka ho a wɔbɔɔ ɔne no ascennua mu no deɛ. Na wɔduruu Yesu soɔ na wɔhunuu se wawu dada no, wɔammubu ne nnyawa. Na asraafoɔ no mu baako de pea wɔɔ ne nfem,

na ntem ara na mogya ne nsuo firii mu baɛ. . . . Na wɔyɔɔ yeinom na twerɛsem a ɛse: Wɔmmu ne dompe bi, no aba mu. . . . Wɔbehwe deɛ wɔwɔɔ no no.

—Yohane 19, 32-37.

Na ɛfiri don a ɛto so nsia soɔ no, esum duruu asase nyinaa so kɔsii don a ɛto so nkron. Na Yesu de nne keɛɛ teaam bio no, ɔgyaa ne honhom mu. Bɛsii fam, na asase wosoe, na abotan paepaɛ. Na asraafoɔ ha so panin ne wɔn a wɔka ne ho rewɛn Yesu no hunuu asase-wosoo ne nnoɔma a ɛsiɛ no, wɔsuroo pii kaa se: Ampa ara, Onyame ba ni!

—Mateo 27, 45 na 50-51b, 54.

Ono na Onyankopɔn anyane no, na wasane owuya homa, efiri se antumi amma se etintim ne soɔ. Yesu yi ara na Onyankopɔn anyane no; eho adansefoɔ na yen nyinaa ye. —Asomafɔɔ 2, 24 na 32.

Enti se mma no anya honam ne mogya korɔ no bie no, saa ara na ono nso faa mu bi, se onam owuo so betu dee owɔ owuo tumi a one obonsam no, na wagye won a anka owuo ho hu nti wɔaye nkoa, nna a wode te aseɛ nyinaa.

—Hebrifɔɔ 2, 14-15.

Owuo, wo nkonim wɔ he? Owuo, wo nwowɔɛ wɔ he? Aseda nka Onyankopɔn a onam yen Awurade

Yesu Kristo so de nkonim ama yen. —1 Korintofɔɔ 15, 55 na 57.

Ne dee ɔte aseɛ no; na mewui, na hwe, mete ase daa daa, na mekura owuo ne asamando nsafɔa.

—Adiyisɛm 1, 18.

Na afei wonam yen agyenkwa Kristo Yesu ahoyie so ayi no adie no ho. Ono na wayi owuo ho, na onam asempa no so ayi nkwa ne adeɛ a emporɔ adi hann.

—2 Timoteo 1, 10.

Na yenim se Kristo a wonyanee no firii awufɔɔ mu no renwu bio; owuo renni ne so bio.

—Romafɔɔ 6, 9.

Hwe, megyina epono ano na mebom. Se obi betie me nne na wahi ni epono no a, mehyene mu maba ne nkyen, na me ne no abedidi, na one me nso adidi. —Adiyiscm 3, 20.

Hwan ne dee odi wiase so nkonim se dee ogye di se Yesu ne Nyankopon ba? —1 Yohane 5, 5.

Monnye Honhom Kronkron! . . . na mo anigyee awie peye. —Yohane 20, 22b; 16, 24b.

Dee ope agya anaa ena kyene me no, omfata me. Enna Yesu see n'asuafo no se: Se obi pe se odi m'akyire a, ma no mpa ne ho akyi, na omma n'asennua so, na onni m'akyi. Na obiara a ope se ogye ne kra

nkwa no, ebefiri ne nsa; na obiara a me nti ne kra beyera no dee, ne nsa beka. —Mateo 10, 37a; 16, 24-25.

Na se wode w'ano pae mu ka se Yesu ne Awurade, na wode w'akoma gye di se Onyankopon anyane no afiri awufo mu a, wobegye wo nkwa. —Romafo 10, 9.

Na se moye Kristo dea a, ennee na moye Abraham asefo, na monam bohye no so ye adedifo. —Galatifo 3, 29.

Na sedee Onyankopon doo wiase nie, se ode ne ba a owoo no koroo no mae, na obiara a ogye no die no anyera, na wanya daa nkwa. —Yohane 3, 16.

NKWA FOFORŌ A YĒWŌ NO NAM YESU SO 35

Na yei ne adanseɛ no, sɛ Onyankopɔn ama yen daa nkwa, na nkwa yi wɔ ne ba no mu. Deɛ ɔwɔ ɔba no wɔ nkwa no. Deɛ ɔnni Nyankopɔn ba no, ɔnni nkwa no.

—1 Yohane 5, 11-12.

Nanso Onyankopɔn a ne mmɔborɔhunu dɔɔso no nam ne dɔ bebreɛ a ɔde dɔ yen no so ama yen a anka yeɛ awufɔɔ mfomsoɔ mu no ne Kristo anya nkwa,— adom na wɔde agye mo nkwa.

—Efesofɔɔ 2, 4-5.

Sɛ wɔn a wɔamfiri aba a epɔɔ mu, na mmom wɔafiri deɛ emɔɔ mu, ene sɛ wɔnam Nyankopɔn asem a ɛte aseɛ na ɛbetena hɔ no so awo wɔn foforɔ. Na mompe

asɛm no nufusuo kronkron, sɛ nkɔkoaa a wɔawo wɔn seesei, na moanyini wɔ mu akɔ nkwayeɛ mu.

—1 Petro 1, 23; 2, 2.

Wɔabɔ me ne Kristo asennuam; na m'ase a metɛ yi deɛ, ɛnye me bio, na Kristo na ɔte ase wɔ me mu; na m'ase a mete honam mu yi, mete no Nyankopɔn.

—Galatifoɔ 2, 20a.

Na Kristo Yesu mu nkwa honhom mmara no agye me afiri bɔne ne owuo mmara no mu.

—Romafoɔ 8, 2.

Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na ɔye abɔdeɛ foforɔ; nnoɔma dada no atwam; hwe, nnoɔma nyinaa aye foforɔ.

—2 Korintofɔɔ 5, 17.

36 ONYANKOPƆN YE AGYA MA NE NKORƆFOƆ

Nwisiaa se ne akunafoƆ senni-foƆ ne OnyankopƆn, ne tenabea kronkron mu. —Nnwom 68, 5.

Na afei, Awurade, yen agya ne wo. Yen dee, dɔtee ne yen, na wone yen nwomfoƆ, na wo nsa ano adwuma ne yen nyinaa. Wo, Awurade ara ne yen agya, yen gyefoƆ ne wo din firi tete nterede. —Yesaia 64, 8; 63, 16b.

Na faako a wɔbɛka akyerɛ wɔn se: Ɛnyɛ me man ne mo no, wɔbɛka akyerɛ wɔn se: NyankopƆn teasefoƆ mma. —Hosea 1, 10b.

Na se mo a moyɛ abɔnefoƆ nim sɛdee moma mo mma nnepa a,

mpre ahe na mo agya a ɔwɔ soro no remfa nnepa mma wɔn a wɔbi-sa no? —Mateo 7, 11.

Enti mommɔ mpaee se: Yen agya a wowɔ soro, wo din ho nte. —Mateo 6, 9.

Na me nso magye mo, na mayɛ mo agya, na moayɛ me mma mmarima ne mma mmaa, Awurade tumfoƆ na ɔsee. —2 KorintofoƆ 6, 17b-18.

Na dodoo a NyankopƆn honhom ka wɔn no, wɔn na wɔyɛ NyankopƆn mma. —RomafoƆ 8, 14.

Na mmom moanya abayɛ honhom a eno mu na yeteam se: Abba, agya! —RomafoƆ 8, 15b.

YENIM ONYANKOPON SE AGYA WO YESU MU 37

Yesu see no se: Mene kwan no nokore no ne nkwa no; obi mma agya no nkyen, gye se onam me so. Se moni me a, anka moahunu m'agya no nso; na efiri nne moni no, na moahu no. Se obi do me a, obedi m'asem so, na m'agya bedo no, na yebeba ne nkyen, na ye- abeye yen tenabea ne nkyen.

—Yohane 14, 6-7 na 23b.

Na ebere no wiee duro no, Onyankopon somaa ne ba a obaa woo no maa wawoo no mmara ase, se ommegeye won a wawo mmara ase no, na wogaye yen aye mma. Na se moye mma nti, Onyankopon aso- ma ne ba honhom aba mo ako- mam a oteam se: Abba, agya! Enti

wonye akoo bio, na mmom oba; na se woye oba a, wonam Nyankopon so ye odedifo nso bi. Na mo nyin- aa nam gyidie so ye Nyankopon mma, Kristo Yesu mu.

—Galatifo 4, 4-7; 3, 26.

Na dodoo a wogyee no no, won a wogyee ne din die no, omaa won tumi se wonye Nyankopon mma.

—Yohane 1, 12.

Na se obi ye bone a, yewo okyi- gyinafo bi, agya no nkyen, one oteneneeni Yesu Kristo.

—1 Yohane 2, 1b.

Efiri se ne so na yen baanu nyin- aa nam anya kwan honhom biako mu ko agya no nkyen.

—Efesofoo 2, 18.

38 YESU DE ƆƉƆ, ANIGYEE, ASOMDWOEE BA

Dee ɔnnɔ no nhunuu Onyankopɔn, na Onyankopɔn ne ɔ. Na dee ɔte ɔɔɔ mu no te Nyankopɔn mu, na Onyankopɔn te no mu.

—1 Yohane 4, 8 na 16b.

Na momma mo yam nye yie na enhyehye mo mmema mo ho, momfa mfirmiri mo ho, sɛdeɛ Onyankopɔn nam Kristo so de firii mo no.

—Efesofɔ 4, 32.

Na honhom aba ne ɔɔɔ, anigyee, asomdwoee.

—Galatifo 5, 22a.

Nanso Awurade mu na mɛdi ahurisie, me ho bɛsɛpɛ me, me nkwayee Nyankopɔn mu.

—Habakuk 3, 18.

Sɛ mododɔ mo ho a, ɛnam yei so nnipa nyinaa behunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ.

—Yohane 13, 35.

Wobɛkyere me nkwa kwan, anika a ɛmeeɛ wɔ w'anim, anigyedee wɔ wo nifa hɔ daa.

—Nnwom 16, 11.

Na Nyankopɔn asomdwoee a ɛtra nteaseɛ nyinaa soɔ no behwe mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu.

—Filipifo 4, 7.

Asomdwoee na mede megya mo, m'asomdwoee na mede mema mo; ɛyne sɛdec wiase ma na mema mo. Mommma mo akoma nntutu, nso mommma no mmmɔ hu.

—Yohane 14, 27.

Na se dee onyane Yesu firii awufoo mu no honhom te mo mu a, dee onyane Kristo firii awufoo mu no bema mo nipadua a ewuo yi nso nkwa, enam ne honhom a ete mo mu no so. —Romafooo 8, 11.

Na Onyankopon anyane Awurade, na onam ne tumi so benyane yen bi. —1 Korintofoo 6, 14.

Na yei ne dee osomaa me no apede, se obiara a ohunu oja no na ogye no die no nnya daa nkwa; na menyane no eda a edi akyire no. —Yohane 6, 40.

Yesu see no se: Mene owusoree ne nkwa; dee ogye me die no se wawu mpo a, obenya nkwa. Na obiara a ote ase na ogye me die no

renwu da. —Yohane 11, 25-26a.

Na sedef enam onipa so na owuo bae no, se nso awufoo seree nam onipa so bae ne no. Na sedef won nyinaa wu Adam mu no, se nso won nyinaa benya nkwa Kristo mu ne no. Na obiara wo ne dibere; Kristo ne aduaba a edi kan, ansa na won a woye Kristo dea ne ba mu no di ho. —1 Korintofoo 15, 21-23.

Se mete ase, na mo nso mobetena ase. —Yohane 14, 19b.

Na se yene Kristo awu a, yegye di se yene no betena ase nso. —Romafooo 6, 8.

Na yenim se, dee onyane Awurade Yesu no benyane yen nso, ne Yesu. —2 Korintofoo 4, 14a.

40 MMA NNYI SAA NKWAGYEE KESEE YI AKWA

Se obi po Mose mmara a, okwati mmaborohunu gyina adansefo baanu anaa baasa anomu asem so wu. Akatua a enye koraa ben na mususu se ese se wode betua dee watiatia Nyankopon ba no so, na wabu apam mogya a wode ate ne ho no ahuhudee, na wasopa adom honhom no? —Hebrifo 10, 28-29.

Dee ommu me na onnye me nsem no wo dee obu no aten; asem a maka no, eno ara na ebebu no aten eda a edi akyire no mu.
—Yohane 12, 48.

Enti mese mo se: Mobewu mo bone mu; na se moannye anni se

mene no a, mobewu mo bone mu.
—Yohane 8, 24.

Na me nnamfonom, mese mo se; Monnsuro won a wokum honam, na yei akyiri no, wonni biribi a wobetumi ayobio. Na mekyere mo dee monnsuro no; monnsuro dee okum wie a, owobio ho kwan se ode bekobio akoto amanehunu kurom; aane, mese mo se: Oyi na monnsuro no!
—Luka 12, 4-5.

Yen nso se yeammu nkwagye kesee a ete seyie a, yebedwane afiri mu sen?
—Hebrifo 2, 3a.

Dee ogye oba no die no wo daa nkwa; na dee ontie oba no no renhunu nkwa, na Nyankopon abufuo da ne so.
—Yohane 3, 36.

Efiri se wayi da bi ato ho a onam obarima bi a wayi no asi ho so bebu wiase aten tenene mu; ono na wama no asore afiri awufoho mu de adi adanse se nnipa nyinaa nnye nni.

—Asomafoho 17, 31.

Na agya no nso mmu obiara aten, na ode atemmuo nyinaa ahye obo no nsa, se won nyinaa nni obo no ni, sedee wodi agya no ni no.

—Yohane 5, 22-23a.

Na etwa se yen nyinaa yekopue Kristo atemmuo adwa anim ho, na obiara anya dee onam nipadua so yee no, papa oo, bone oo, sedee oyee no.

—2 Korintofoho 5, 10.

Eda a Onyankopon nam Kristo Yesu so bebu nnipa nkokoamsem

aten sedee m'asempa tee no.

—Romafoho 2, 16a.

Wobeyi Awurade Yesu adie afiri soro, ne ne tumi abofoho, ogyaframa mu, na wato won a wonnim Onyankopon, na wantie yen Awurade Yesu asempa no were.

—2 Tesalonikafoho 1, 7b-8.

Na m'atamfo a wampe se medi won so hene no, momfa won mmra ha, na mommeku won m'anim!

—Luka 19, 27.

Na ohyee yen se yenka nkyere oman no, na yenni adanse se one atasefoho ne awufoho temmufoho a Onyankopon ayi no asi ho no.

—Asomafoho 10, 42.

42 ENYE WŌN A WŌGYE TO MU SƐ WŌDI YESU AKYIRIE NYINAA NA ƐYE YESU DEA

Wɔka sɛ wɔnim Onyankopɔn,
nanso wɔde wɔn nnwuma pa no.

—Tito 1, 16a.

Na sɛ obi nni Kristo honhom a,
ɔnye ne dea. —Romafoɔ 8, 9b.

Na wɔatenatena ase w'anim sɛ
me man, na wɔate wo nsem, nso
wɔrenni so, na wɔn anomu adɔ-
kɔdɔkɔsem na wɔredie; wɔn ako-
ma di wɔn mfasoɔ akyi.

—Hesekiel 33, 31b.

Oman yi de wɔn anofafa na ɛdi
me ni, na wɔn akoma dec, atwe afi-
ri me ho kɔ akyirikyiri.

—Mateo 15, 8.

Enye obiara a ɔse me sɛ Awu-

rade, Awurade no na ɔbɛkɔ ɔsoro
ahennie mu, na dec ɔyɔ m'agya a
ɔwɔ soro no apɛdee no. Ɛda no,
nnipa pii bɛka akyere me sɛ:
Awurade, Awurade, yɛmfaa wo
din nhyɛ nkɔm, na yɛmfaa wo din
ntuu ahonhommɔne, na yɛmfaa
wo din nyɔɔ ahɔɔdennee pii anaa?
Ɛno na mɛpaem maka makyere
wɔn sɛ: Menhunuu mo da, mom-
firi me so nkɔ, mo a moyɛ dec
ɛntene!

—Mateo 7, 21-23.

Saa ara nso na mote sɛ nnipa te-
nenee wɔ nnipa anim, na mo mu
dec, nyaatwom ne amumuyɔ aye
ma. —Mateo 23, 28.

Na se yedi n'ahyede so a, eno ara na yede hunu se yeni no.

—1 Yohane 2, 3.

Na mede me honhom bchye mo mu, na mama moanante m'ahyede so, na moahwe m'atemmudec ayɔ.

—Hesekiel 36, 27.

Na ɔnya dii mu no, ɔyee won a wɔtie no nyinaa daa nkwagyee farebae.

—Hebrifoɔ 5, 9.

Na mode mo ho wɔ bɔne ho yi, moabeye tenenee nkoa.

—Romafoɔ 6, 18.

Na yeye n'ade a ɔyee, ɔbɔɔ yen Kristo Yesu mu maa nnwuma pa a Onyankopɔn asiesie ato hɔ se yennante mu no.

—Efesofɔɔ 2, 10.

Na se Kristo wɔ mo mu a, bɔne nti nipadua no awu dee, nanso tenenee nti honhom no wɔ nkwa. Na se mote ase honam fam a, mobe-wu; na se mode honhom kum nipadua no nneyɔee a, mobetena ase.

—Romafoɔ 8, 10 na 13.

Ma obiara a ɔbɔ Awurade din ntwe ne ho mfiri dee entene ho.

—2 Timoteo 2, 19b.

Na wiase ne n'akɔnnɔ retwam, na dee ɔye adee a Onyankopɔn pe no tena hɔ daa.

—1 Yohane 2, 17.

Na Petro ne asomafoɔ no buaa se: Eɛ se yetie Onyankopɔn mmom sene nnipa.

—Asomafoɔ 5, 29.

Se wiase tane mo a, monhunu se watane me kane ansa na cretane mo. Se mofiri wiase a, anka wiase bedo ono ara ne dee; na se momfiri wiase na mayi mo afiri wiase yi, yei nti na wiase tane mo.

—Yohane 15, 18-19.

Mpo eberɛ reba a obiara a obɛku mo besusu se ɔde resom Onyankopɔn. Na wobɔyɔ yeinom, efiri se wɔnnya nhunuu agya no ne me.

—Yohane 16, 2b-3.

Monhwɛ ɔdo ko a agya no de akye yen, se wɔmfɛ yen Nyankopɔn mma, na yeɛ nso. Yei nti wiase nhu yen, efiri se enhunuu no.

—1 Yohane 3, 1.

Kaa nso se etwa se yenam amanehunu pii mu ko Nyankopɔn ahennie mu. —Asomafoɔ 14, 22b.

Na wɔn a wɔpe se wɔde onyame-som pa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa, wobetaa wɔn.

—2 Timoteo 3, 12.

Mo ho behiahia mo wi yi ase dee, nanso momma mo bo nto mo yam! Madi wiase so nkonim.

—Yohane 16, 33b.

Nhyira ne mo se nnipa kyiri mo, na wɔyi mo firi wɔn mu, na wɔya mo, na wɔto mo din twene se dimmɔne onipa ba no nti.

—Luka 6, 22.

Na me din nti nnipa nyinaa betane mo. —Luka 21, 17.

BOHYE A EWŌ HŌ MA WŌN A WŌHAW WŌN 45

Momfa mo dadwene na haw nyinaa nto ne so, efiri se odwene mo ho. —1 Petro 5, 7.

Nsuro, na me ne wo wŌ hŌ, mma w'akoma nntu, na mene wo Nyankopŋn. Mehye wo den, nso meboa wo, nso mede me tenenee nifa mekura wo mu. —Yesaia 41, 10.

Na m'agya ne me na agya me, na Awurade dec, ogye me. —Nnwom 27, 10.

Na ema yede nnam ka se: Awurade ne me boafŋ, merensuro. Onipa betumi aye me deen? —Hebrifŋ 13, 6.

Se wŋya mo Kristo din nti a,

nhyira ne mo, efiri se animuonyam ne Nyankopŋn honhom wŋ mo so. —1 Petro 4, 14.

Na wahye n'abŋfŋ ama wo, se wŋnhwe wo so, w'akwan nyinaa mu. Nso menam esum kabii bŋn no mu a, mensuro bŋne biara, efiri se wo ne me na ewŋ hŋ, w'abaa ne wo poma na ekyekyere me werɛ. —Nnwom 91, 11; 23, 4.

Metumi ade nyinaa yŋ, dec ohye me den no mu. Na me Nyankopŋn bema mo dec ehia mo nyinaa, se-dec n'ahonya no tee, animuonyam mu, Kristo Yesu mu. —Filipifŋ 4, 13 na 19.

Sohwe biara ntoo mo, gye dee eye nipa dee; na Onyankopon ye nokwafoo a oremma wonso mo nhwe mmoro dee mobetumi so, na mmom obema kwan a mode be-firi sohwe no mu abeda ho, na moatumi agyina.

—1 Korintofoo 10, 13.

Enti momma yemfa nnam mmra adom ahennwa no anim, na yeanya mmoborohunu, na yeahunu adom, na ebera a ese mu aboa yen.

—Hebrifoo 4, 16.

Na se yenam hann mu se ono wo hann mu no a, na yewowo ayonkofa wo yen mu, na ne ba Yesu mogya te yen ho firi bone nyinaa mu.

—1 Yohane 1, 7.

Dwane mmerante bere mu akonno, na di tenenee, gyidie, odo ne asomdwoee a eka wo ne won a wofiri akoma a emu tee mu fre Awurade bom no akyi.

—2 Timoteo 2, 22.

Saa ara na mo nso mommu mo ho se moawu ama bone, na mote ase ma Onyankopon wo Kristo Yesu mu.

—Romafooo 6, 11.

Enti momfa mo ho nhye Nyan-kopon ase. Monsi obonsam kwan, na obedwane afiri mo nkyen.

—Yakobo 4, 7.

Mede wo nsem makora m'akomam, na manye wo ho bone bi.

—Nnwom 119, 11.

MPAEBƆ A ƐDI MU YE
ONYANKOPƆN HO NKUTAHODIE

47

Woaka se: Monhwehwe m'anim,
nti, m'akoma se wo se: Awurade,
w'anim na merehwehwe.

—Nnwom 27, 8.

Nkurɔfoɔ, momfa mo ho nto ne
so daa. Monyi mo yam nkyere no,
Onyankopɔn ne yen dwanekɔhye-
bea.

—Nnwom 62, 8.

Awurade, sa me yadeɛ na me ho
asan; gye me, na manya nkwa: na
wone m'ayeyie.

—Yeremia 17, 14.

Monnnyae mpaebɔ da! Monna
ase ade nyinaa mu, na yei ne deɛ
Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu
wo mo ho. —1 Tesalonikafoɔ 5, 17-18.

Na se eka mo mu bi nyansa a,

ma no mmisa Onyankopɔn a ɔma
nnipa nyinaa adeɛ kwa na aho-
huraa nnim no, na wɔde bema no.

—Yakobo 1, 5.

Se motena me mu na me nsem
tena mo mu a, mɔbesre biribiara a
mope, na ebeye ho ama mo.

—Yohane 15, 7.

Mahwehwe Awurade, na wabua
me, na wagye me afiri deɛ mesuro
nyinaa mu.

—Nnwom 34, 4.

Se medi ahuhudeɛ akyiri m'ako-
mam a, anka Awurade rentie me.
Awurade, wo din nti fa me bɔne fi-
ri me, na edɔso pii.

—Nnwom 66, 18; 25, 11.

Ɛfiri se Awurade no ara de osebo, obɔfo panin ne Nyankopɔn totorobento firi soro besiane, na Kristo mu awufo besore kane, ansa na wɔaba abɛfa yen a yetete aseɛ na yeaka yi ne wɔn nyinaa amununkum mu se yenkoɔhya Awurade ewiem, na saa na yene Awurade betena daa.

—1 Tesalonikafoɔ 4, 16-17.

Afei se yewo saa bohye yi nti, adɔfoɔ, momma yenhohoro yen ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho, na yeawie yen ahotee Onyankopɔn suro mu.

—2 Korintofɔɔ 7, 1.

Na afei, mma nkumaa, montena ne mu, na se oyi ne ho adi a, yeaye

nnam, na yen ani anwu n'anim, ne ba mu.

—1 Yohane 2, 28.

Mo nso, montɔ mo bo ase nkye, monhye mo akoma den, ɛfiri se da a Awurade beba no aben. Anuanom, monngugu ahome nntiatia mo ho, na wɔammu mo aten. Hwe, otemmufɔɔ no gyina epono ano.

—Yakobo 5, 8-9

Enti mo nso, monsiesie mo ho nsie, ɛfiri se don a monsusuo mu na onipa ba no beba. —Luka 12, 40.

Na yenim se, se oyi ne ho adi a, yebeye se ono, ɛfiri se yebehu no sedee otee. Na obiara a owo ne ho anidasoɔ yi no, ote ne ho sedee ono ho tee.

—1 Yohane 3, 2b-3.

HYE MA WƆ NYANKOPƆN HONHOM MU

Monnane mo ho mma me kaksayerɛ. Hwɛ, mɛworo me honhom ama mo, mɛma moahunu me nsɛm. —Mmebusɛm 1, 23.

Monsakyera mo adwene, na mo nyinaa mma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu mma mo bɔne fafirie, na mobɛnya Honhom Kronkron akyɛdɛɛ no.

—Asomafoɔ 2, 38b.

Na mommmoro nsa, ɛfiri sɛ ɛno na ɛde sakasaka ba, na mmom monyɛ mɔ wɔ honhom mu. Momfa sankuo ho nnwom ne ayeyie nnwom ne honhom mu nnwom nkasa nkyerɛkyerɛ mo ho, monto dwom na mommɔ

sankuo mo ako ma mu mma Awurade, monna agya Nyankopɔn ase daa ade nyinaa ho, yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, mommɛbrɛ mo ho ase mma mo ho Kristo suro mu.

—Efesofɔ 5, 18-21.

Na ɛyɛ Onyankopɔn na ɔyɛ adwuma mo mu wɔ dɛɛ mope na moyɔ nyinaa mu sɛdɛɛ ɛbeso n'ani.

—Filipifɔ 2, 13.

Monnim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu? Na wɔtɔ mo abɔɔden; enti monhyɛ Onyankopɔn animuonyam mo nipadua mu.

—1 Korintofɔ 3, 16; 6, 20.

Scripture text is from the Bible in Twi by United Bible Societies Africa Regional Centre, Nairobi, Kenya. Used by permission.

Published in numerous languages by World Missionary Press as God supplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for careful distribution, please write to us in English.

World Missionary Press, Inc.
P.O. Box 120
New Paris, IN 46553-0120 USA

Akyɛde—Wɔntɔn